

# Običaj koji čeka promjenu

**U**govoreni brakovi se smatraju tradicijom kod Roma. Međutim, sve je više onih koji smatraju da je to jedan od običaja koji predstavlja negativnu tradiciju s kojom treba raskrstiti. Dekada Roma, inicijativa koju je prije 11 godina potpisalo osam država jugoistočne Evrope, kao jedan od najtežih problema sa kojim se treba suočiti navodi ugovorene brakove.

„Ne smijemo se pokoriti onima koji ne poštuju osnovna ljudska prava i koji se pozivaju na kulturu ili tradicionalne vrijednosti. Ono što predstavlja mučenje, pa i zlostavljanje žene ne može se opisati kao kulturna vrijednost, ukoliko te kulturne i tradicijske vrijednosti budu upotrebljene protiv nas, onda ih se moramo odreći”, objašnjava za *Monitor* **Behija Ramović**, predstavnica prve RAE ženske mreže.

Statistika pokazuje da je prosječna starost Roma u Crnoj Gori 22 godine, a da tek jedna od sto osoba doživi 60 ili više godina. Podaci govore i da

je svaka peta djevojčica Romkinja, između 15 i 19 godine, već rađala.

Da su ugovoreni brakovi negativno nasljeđe romske i egipćanske zajednice, koji koče ovu zajednicu u njihovoј inkluziji u crnogorskom društvu, smatraju u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

„Posljedice ugovorenih brakova posebno su teške po djevojčice koje rano rađaju i napuštaju škole, jer im je nakon toga ugrožena socijalna inkluzija, ali i prava na zdravstvo i obrazovanje. Djevojčice koje napuštaju osnovnu školu ranim stupanjem u prisilni brak gube svaku šansu za lični razvoj i napredak”, objašnjava naš sagovornik šef UNICEF-a u Crnoj Gori **Bendžamin Perks**.

On ističe da ugovoreni brakovi sa maloljetnicima predstavljaju fundamentalno kršenje ljudskih prava svake žene i djeteta

Alarmantni su podaci da je 20 odsto majki iz romskih i egipćanskih domaćinstava brak sklopilo do svoje navršene petnaeste godine, dok je 30 odsto očeva sklopilo brak između šesnaeste i osamnaeste godine. Svaka peta djevojčica Romkinja, između 15 i 19 godine, već je rađala

**N**e smijemo se pokoriti onima koji ne poštuju osnovna ljudska prava i koji se pozivaju na kulturu ili tradicionalne vrijednosti. Ono što predstavlja mučenje, pa i zlostavljanje žene ne može se opisati kao kulturna vrijednost, ukoliko te kulturne i tradicijske vrijednosti budu upotrebljene protiv nas, onda ih se moramo odreći”, smatra Behija Ramović



koji su bile žrtve tog djela, te da se u suzbijanju te pojave mora se hitno reagovati, jer tradicija i običaji ne mogu biti opravданje.

UNICEF je 2013. izdao *Studiju o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori*, koja je pokazala da Romi i Egipćani sve češće stupaju u brak veoma mladi. Alarmantni su podaci da je 20 odsto majki iz romskih i egipćanskih domaćinstava brak sklopilo do svoje navršene petnaeste godine (naspram svega jedan odsto majki iz većinskih domaćinstava), dok je 30 odsto očeva iz romskih i egipćanskih domaćinstava sklopilo brak između šesnaeste i osamnaeste godine (nasuprot svega pet odsto očeva iz većinskih domaćinstava).

**P**redsjednica ženske mreže Romkinja, Aškalija i Egipćanki *Prva* Behija Ramović navodi da ranim prisilnim brakom Romkinje iako psihički i fizički nezrele postaju majke i razviju mehanizme preživljavanja kao uzorne domaćice i supruge. „One postaju žene koje ne mogu da zadovolje svoje osnovne lične potrebe i samim tim su izložene zdravstvenim i psihofizičkim rizicima. Depresivne, nezadovoljne, obeshrabrene, nesrećne, u stalnom stresu opravdavaju prisilne brakove i u tom duhu vaspitavaju svoje kćerke, jer imaju pogrešnu percepciju o svojoj ulozi u braku”, kaže Ramović.

Behija objašnjava da kao posljedica svega toga, Romkinje i Egipćanke generalno, postaju žene čije je zdravlje psihičko i zdravstveno narušeno, a uzroci tih problema se svakog dana, umjesto rješavanja usložnjavaju rizicima.

Da u fenomenu ugovorenog braka postoje bitna obilježja nekoliko krivičnih djela i prekršaja upozorava **Fana Delija** iz Centra za romske inicijative Nikšić (CRINK). Ona objašnjava da je ovaj fenomen posebno problematičan ukoliko je zasnovan uz prinudu ili je primijenjen prema djetetu koje je mlađe od 16 godina starosti. „U tom uzrasnom



**F**ana Delija  
**objašnjava da je ovaj fenomen posebno problematičan ukoliko je zasnovan uz prinudu ili je primijenjen prema djetetu koje je mlađe od 16 godina starosti - „U tom uzrasnom periodu ne može se pravdati čak ni ukoliko je taj brak zasnovan uz saglasnost roditelja“**

periodu ne može se pravdati čak ni ukoliko je taj brak zasnovan uz saglasnost roditelja“, kaže za naš list Delija.

S ciljem da se javnost Crne Gore upozna sa ovom problematikom, Centar za romske inicijative je, u saradnji sa Ženskom RAE mrežom *Prva*, još u septembru 2012. godine prvi put u Crnoj Gori a i regionu pokrenuo tabu temu „dječiji ugovoreni brakovi“. Nisu samo nevladine organizacije bile aktivne, Odeljenje za poslove rodne ravnopravnosti pri Ministarstvu za ljudska i manjiska

prava je 2012. izdalo publikaciju *Ugovoreni brak, isповijesti Romkinja i Egipćanki*.

Rađene su i konkretnе stvari, pa je u protekle tri godine, kako kažu iz NVO CRINK, koordiniranim aktivnostima članova svih relevantnih aktera, u 18. slučajeva sprječeno zasnivanje ugovorenih brakova. Nakon toga su pokrenuti odgovarajući pravni postupci kod nadležnih organa. U dva slučaja ovi događaji tretirani su kao prekršaji iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Iskustvo iz pomenutih slučajeva pokazalo je da se u primjeni zakona nailazi na prepreke, u pitanju su već uobičajene pravne nedefinisanosti i problemi u implementaciji pozitivnih zakonskih propisa. Najčešći problem je u inkriminaciji krivičnog djela iz čl. 216 Krivičnog zakonika Crne Gore – Vanbračna zajednica sa maloljetnikom. Naime, postoje pravne nejasnoće kod sklapanja vanbračne zajednice u dijelu kada je ta zajednica zasnovana između dvije maloljetne osobe, što je veoma čest slučaj.

**T**ako institucije posljednjih godina intenzivnije rade na rješavanju ovih negativnih društvenih pojava, te aktivnosti još nijesu dovoljne da bi se ova pojava efikasnije suzbila. U



ERSTE Stiftung

*Fellowship for Journalist of Roma/Ashkali/Egyptian Origin 2014-2015  
This project has been supported by ERSTE Foundation*

## oko nas

Centru za romske inicijative smatraju da je neophodno preduzimati mјere na prevenciji, a ukoliko je to neophodno dosljednije sankcionisati ove pojave. Iz Ministarstvu za ljudska i manjinska prava je najavljeni da ћe u saradnji sa nevladinim organizacijama, Upravom policije i centrima bezbjednosti, kao i Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, nastojati da suzbiju nezakonite ugovorene i prisilne brakove. Međutim, apeluju, na romsku i egipćansku populaciju,

**P**osljedice pugovorenih brakova posebno su teške po djevojčice koje rano rađaju i napuštaju škole, jer im je nakon toga ugrožena socijalna inkluzija, ali i prava na zdravstvo i obrazovanje. Djevojčice koje napuštaju osnovnu školu, ranim stupanjem u prisilni brak gube svaku šansu za lični razvoj i napredak", kaže šef UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks

da takvi brakovi treba da se prijave nadležnim institucijama ili nevladnim organizacijama.

Naši sagovornici kažu da je proces evropskih integracija nova prilika za sve građane i građanke Crne Gore, te u sklopu toga i mogućnost da se kvalitetnije i uspješnije postave modeli socijalne integracije prema svim marginalizovanim grupama.

Behija vjeruje da ћe se stvari mijenjati na bolje i da ћe se prepoznati napor i intenzivan rad proteklih deset godina. Mijenjanje tradicije jeste dugotrajan proces, ali naporom društva i podizanjem nivoa svijesti kako romske i egipćanske, tako i šire zajednice, do konkretnih pomaka se može doći.

Serđan BAFTIJARI

## U KOLAŠINSKIM ŠUMAMA NASTAVLJENA SJEČA GOTOVU ISKORIJENJENOG JAVORA

# Džever puni džepove šumokradica

Osim ukrasnih karakteristika, džever javor ima i dodatna „akustička svojstva“, a stručnjaci tvrde da struktura njegovih vlakana, kao i veća „gustina“drvne mase omogućava duže trajanje zvuka i bolju rezonancu, zbog čega je vrlo cijenjen kod „graditelja“ instrumenata

**D**žever, rijetka vrsta javora, gotovo je iskorijenjena iz kolašinskih šuma. Besporedna nelegalna sjeća, bez kontrole, mnogima je donijela značajnu zaradu, ali i opustošila šume. Iako zvanični podaci iz preduzeća zaduženih za gazdovanje i čuvanje kolašinskih šuma to negiraju, prema onome što se nezvanično može čuti i dalje nije mali broj onih koji dobro zarađuje prodajući tzv. „džever javor“. Kako tvrdi jedan od Kolašinaca, koji je dobro unovčio potragu za stablima specifične strukture, sjeća tog drveta nije česta kao prije nekoliko godina, ali još se nalaze „kanali“ kojima se na desetine kubika otprema na tržišta Evrope, Amerike i Japana. Minulih mjeseci nekoliko nakupaca, navodno, ponovo pokazuje interesovanje za otkup komada javorovog drveta, koja se u svijetu koriste za izradu muzičkih instrumenata i namještaja.

Sagovornik *Monitora* tvrdi da je na desetine njegovih sugrađana prije desetak godina bilo uključeno u taj posao. Otkup su organizovali nakupci, a malo kome nije bilo poznato kome da se obrati, ukoliko je imao zalihe posjećenog drveta. Određeni period, kaže, bilo je zatišje, pa džever nije dobro prolazio, a od početka ljeta

porasla je tražnja. Ne zna zbog čega je džever ponovo tražen, ali je svjestan da su sada značajno smanje-ne mogućnosti za dobru zaradu.

-Prije deset, pa i pet godina to je bila zaista visoka zarada. Postojalo je nekoliko nakupaca, koji su organizovali otkup, pa je na desetine Kolašinaca, ali i onih iz drugih sjevernih opština, na taj način značajno zarađivalo. To, naravno, i dalje traje, ali u manjoj mjeri. Iz dva razloga - mnogo je jača kontrola, ali i zbog toga što su stabla te vrste javora

**P**o narodnom vjerovanju džever ili rebrasti javor da bi imao specifičnu strukturu, koju uz vertikalno pružanje drivnih vlakana karakteriše i undulatorno (talasasto), u odnosu na pravac rasta, mora rasti na mjestima gdje ga „biju dva vjetra“